

HLOKOMELA KOTSI: SEKHAHLA SE PHAHAMENG SA TŠOAETSO EA COVID-19

KOTSI E FOKOLANG



HO BA HAE U LE MONG KAPA LE BATHO BAO U PHELANG LE BONA

- Etsa ka hohle hore u lule hae
- Leka ho lumella feela batho bao u phelang le bona ho kena ka lapeng la hau
- Hlapa matsoho
- Ebang u kula, lula hae sebakeng ae ikhethileng u sa kopane le batho bao u phelang le bona

KOTSI E BOHARENG



HO BA KANTLE

- Hlapa matsoho 'me u se ke ua itšoara sefahleho
- Emella bonyane ba limithara tse 2 lipakeng tsa hao le batho ba u sa phelang le bona ka tlung
- Roala semonkoana
- Qoba libaka tse tšoaroang ke batho ba bangata joaloka mesoinki le litulo

KOTSI E PHAHAMENG



HO BA MOO BATHO BA KHOBOKANENG KA BONGATA

- Hlapa matsoho 'me u se ke ua itšoara sefahleho
- Emella bonyane ba limithara tse 2 lipakeng tsa hao le batho ba u sa phelang le bona ka tlung
- Roala semonkoana
- Se ke oa arolelana lijo, libapalisoa le lintho tse ling; hape u qobe libaka tse tšoaroang ke batho ba bangata
- Fokotsa makhetlo ao u eang moo batho ba khobokaneng ka bongata

KOTSI E PHAHAMENG HAHOLO



HO BA MOO HO LENG SEPETHE-PHETHE

- Hlapa matsoho 'me u se ke ua itšoara sefahleho
- Emella bonyane ba limithara tse 2 lipakeng tsa hao le batho ba u sa phelang le bona ka tlung
- Roala semonkoana
- Se ke oa arolelana lijo, libapalisoa le lintho tse ling; hape u qobe libaka tse tšoaroang ke batho ba bangata
- Qoba ka hohle ho ea moo batho ba khobokaneng ka bongata ba le ka tlung